


**Ka Mopresidente
Henry B. Eyring**
Mogakolodi wa Ntla mo
Bopresidenteng jwa Ntla



Buka ya ga Momone jaaka Kaelo go Motho

Rotlhe re a ikutlwa, ka nako e e gaisang, keletso ya go boela gae go ya go tshela le Modimo. O re file mpho ya Morwaagwe yo o Rategang jaaka Mmoloki wa rona gore fa tsela le go re ruta gore reka e sala morago jang. O re file baporofeti gore ba supe tsela. Moporofeti Joseph Smith o ne a tlotlhediswa go ranola mokwalo wa baporofeti eleng Buka ya ga Momone. Ke yone kaelo ya rona e e nepagetseng mo tseleng go ya gae ko Modimong.

Joseph Smith o ne a re ka buka e e tshokegang e, “Ke boleletse bakaulengwe gore Buka ya ga Momone ke yone e nnete thata mo go epe fela buka mo lefatsheng, le pinagare ya tumelo ya rona, le gore motho a ka atamela go Modimo ka go sala dithuto tsa yone morago, go na le ka epe fela buka e nngwe.”¹

Dithuto tsa Buka ya ga Momone ke melao ya Modimo eo e fitlhelwang mo go yone. Melao e mengwe ke e e tlhamaletseng gotswa go Mmoloki ka baporofeti ba gagwe mo go se eleng gore re tshwanetse go se dira le go se re tshwanetseng go nna sone. Buka ya ga Momone e re fa sekai sa Mmoloki go oketsa tumelo ya rona le maikemisetso a go obamela ditaello tsa gagwe go mo sala morago. Buka e tletse ka dithuto tsa ga Keresete gore kaela. Se ke sekai go tsweng go 2 Nephi:

“[Jeso] o ne a re go bana ba batho: Ntshaleng morago. Ka jalo he, bakaulengwe bame ba ba rategang,

a reka sala morago Jeso, fa e se retla bo re rata go tshegetsisa ditaello tsa ga Rara?

“Mme Rara o ne a re: Ikotlhaeng lona, ikotlhaeng lona, mme lo kolobediwe mo leineng la Morwaake yo o Rategang” (2 Nephi 31:10–11).

Buka e e dira ka tlhamalalo gore re tshwanetse ra amogela Moya o Boitshepo jaaka kolobetso ya molelo go thusa gore re nne mo mmileng o mosesane o o tlhamaletseng. Re rutwa gore re tshwanetse gore re rapele ka metlha yotlhe ka leina la ga Keresete, re sa itsape, le gore fa re dira jalo, re na le tsholofelo e: “Ka jalo hee, lo tshwanetse go gatela pele ka nitamo mo go Keresete, le na le tshedimogo e e itekanetseng ya tsholofelo, le lerato la Modimo le la batho botlhe. Ka jalo he, fa lo ka gatelapele, le eja moletlo mo lefokong la ga Keresete, le go itshoka go ya bokhutlong, bonang, go bua jalo Rara: Lo tlaa bona botshelo jo bosakhutlheng” (2 Nephi 31:20).

Buka ya ga Momone e dira tlhamalalo thero e e gakgamatsang ya ga Kgosi Benjamini gore go tawang go nna le lerato lwa Modimo le la batho botlhe. Fa mekgwa ya rona e fetolwa ke maatla a Tefo le ka tumelo ya kobamelo mo ditaelong, re tla tlala lorato lwa Modimo (bona Mosiah 4:1–12).

Buka ya ga Momone gape e re fa thata ya gore re ka tlhatswiwa mo botshelong jo mo eleng gore re ka seke re nne le keletso epe ya go dira bosula (bona

Mosiah 5:2). Tsholofelo e e re fa bopelokgale le kgomotso jaaka Satane a leka gore raela le gore nyemisa moko mo tseleng ya rona.

Nako le nako fa ke bala fela le eleng ditselana mo Bukeng ya ga Momone, ke utlwa bosupi jwa me bo thatafadiwa gore buka e nnete, gore Jeso ke Keresete, gore re ka mosala morago go ya gae, le gore re ka tsaya bao re ba ratang kwa gae le rona. E nnile mo go nna buka ya dibuka. Ke lefoko la Modimo.

Ke rapela gore rona le bao re ba ratang re nwe kwa boteng le ka malatsi otlhe mo go yone. Ke fa bosupi ka leina la ga Jeso Keresete gore ke kaelo ya nnete.

NTLHA

1. *Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007)*, 369.

GO RUTA GO TSWA MOLAETSENG O.

Fa re dirisa lefoko la tumelo le mafoko a ba porofeti ba malatsi a bofelo, ele motswedi wa dithuto tsothle tsa rona, re laletsa Moya go bega bosupi. Se se tlisa mo dithutong tsa rona 'maatla a Modimo mo go sokololeng batho' (D&C 11:21)" (*Teaching, No Greater Call* [1999], 51). Sekaseka dintlha tse di senogang tsa molaetsa go tsweng go Mopresidente Eyring, go balelwa lefoko la ga Joseph Smith ka ga Buka ya ga Momone. Laletsa maloko a lelwapa go abelana gore go tshela dithuto tseo di fitlhelwang mo Bukeng ya ga Momone di ba thusitse jang go atumela Modimo.

"Fa baithuti ba buisanya ka melawana go tsweng mo mafokong a tumelo, ba lootsa botswerere jo ba bo tlhokang go bala ka bo bone mafoko a tumelo" (*Teaching, No Greater Call*, 54). Sekaseka go bala mafoko a tumelo ao a bontshitsweng mo molaetseng o mme o bale ebile o buisanye melawana eo e rutwang.

BONANA

Buka yame ya ga Momone

Ka Hillary Holbrook

Ka Phatwe wa 2005, fa Mopresidente Gordon B. Hinckley (1910-2008) a a fa kgwetlho go maloko a Kereke ya go bala Buka ya ga Momone pele ga

ngwaga o fela, Ke ne ka itsholofetsa gore ketlaa bala buka yotlhe. Ke ne ke itsanye le dipolelo tse di mo Bukeng ya ga Momone mme kene ke ise ke e bale yotlhe fela go e fetsa. Jaanong kene ke batlile go tshetsa tsholofetso yame.

Ke ne ke rutilwe go diragatsa mafoko a tumelo mo botshelong jwa me mme ke a dire a eleng a me. Jalo jaaka kene ke bala, kene ka bala mo ditselaneng tsa tsebe se ke neng ke akanya gore kakanyo ya boanelwa bogolo mo tseleng ke efe. Ke ne gape ka sega tsela kafa tlase ga mafoko ao a neng a boelelwa le temana go supa kgatelelo.

Ke ne ka baya leina lame go bapa le maina a a mo mafokong a tumelo go nthusa go gakologelwa gore lefoko la Modimo leo le builweng mo go ba bangwe le ka nna lefoko leo le ka buiwang gona. Sekai, mo 2 Nephi 2:28 ke ne ka kwala leina lame: "Mme jaanong, [Hillary], ke gore o lebelele mo motshereganying mogolo, mme o reetse mo ditaelong tse dikgolo tsa gagwe." Ka fa keneng ke dira Buka ya ga Momone yame ka teng, ka fa ke nnileng le boipelo jwa gore ke e bale malatsi otlhe.

Jaaka ke ne ke e bala malatsi otlhe, dithapelo tsame dine tsa utlwiwa ka pelo le bojosi. Ke ne gape ke kgona go ela tlhoko mo dithutong tsame gape ke sala morago ditlhotlholetso tsa Moya go nna tsala ya ba bangwe. Ka bosigo jwa bofelo jwa ngwaga, kene ka feleletsa Buka ya ga Momone.

Kene jaanong ka tlhaloganya bo mosola jwa go bala Buka ya ga Momone yotlhe, go bapisa mafoko a mangwe a tumelo, mme ke batla go dira jalo gantsi mo botshelong jwame.

BANA

Kaelo gore Thusa go Tsena kwa Gae

Oka ikutlwa jang o latlhegile mme o sa itse tsela go ya gae kwa lwapeng la gago. A o ka itumela fa o ka sala morago mongwe yo a ka go bontshang tsela? Mopresidente Eyring a re Buka ya ga Momone e tshwena le kaelo eo e re thusang go boela gae go Rraetsho yo o kwa legodimong.

Fa tlase ke dingwe tsa dilo tse Buka ya ga Momone e dire bolelang go boela gae. Bala

2 Nephi 31:10, 11, 20. Kwa tlase ga temana nngwe le nngwe, kwala tema e e siameng go tsweng mo Bukeng ya ga Momone. O tlaa tshwanelwa ke go dirisa nngwe ya ditemana ga bedi.

Ikwatlhae o kolobediwe.
Nna le tsholofelo e e galalelang.
Rata Modimo le batho botlhe.
Sala Jeso morago.



Tumelo • Lelwapa • Thuso

Maikarabelo a Rona a go Otlala Dikokomane tse di Golang

Bala sedirisiwa se, fa go tlhokega, buisanya le bakaulengwe bao ba etelang. Dirisa dipotso go thusa gore o thatafatse bakaulengwe mme o dire Mokgatlho wa Thuso gore e nne ntlha nngwe ya botshelo jwa gago e e tlhaga.

Go tsweng mo Lefokong

la Tumelo: Proverbs 22:6; Ephesians 6:4; Enos 1:1; Alma 53:20–21; 56:47; 57:27

Fa re sa otle, dikokomane tsa rona tse di golang di kanna mo kotsing e e tshwanang le tse di tlhalosiwang mo Mosiah 26. Banana ka bontsi ba ne ba sa dumele dingwao tsa bo rraabo mme ba fapogana ele batho jaaka mo tumelong, mme ba nnela jalo. Dikokomane tsa rona tse digolang ka jalo dika latlhega fa ba sa tlhaloganye karolo ya bone mo polaneng ya ga Rraetsho yo o kwa Legodimong.

Jalo, ke eng se se ka tshegetsang dikokomane tse di golang mo tshireletsong? Mo kerekeng, re ruta melawana ya pholoso, mme melawana eo ke ya lelwapa, melawana e ka thusa dikokomane tse digolang go dira lelwapa, go ruta lelwapa leo, le go baakanyetsa lelwapa leo ditlhomolele dikogolagano — mme jalo le dikokomane tse di latelang le tsone di tlaa ruta tse di latelang jalo jalo.

Jaaka rele batsadi, baeteledipele, le maloko a kereke, re baakanyetsa dikokomane tse

masego a ga Abrahamana, a tempele. Re na le maikarabelo a gore re nne phepa thata mo dintlheng tsa dinotlolo tsa thuto eo e bonwang mo kanamisong ya lelwapa. Botsadi jwa ga Mme le botsadi jwa ga Rre ke ditiro le maikarabelo a sennela ruri. Mongwe le mongwe wa rona o na le maikarabelo ele monna kana mosadi a sephatlho sa polane.

Re ka ruta thuto e gongwe le gongwe. Re tshwanetse go bua ka tlotlo ka nyalo le lelwapa. Mme gotsweng mo sekaing sa rona, dikokomane tse di golang dika bona tsholofelo e kgolo le tlhaloganyo e seng fela mo go tsweng mo mafokong a re a buang mme le mo tsweng mo go sere se ikutlwang gape re tsosolosa moya wa lelwapa ka teng.

Julie B. Beck, Mopresidente wa Kakaretso wa Mokgatlho wa Thuso.

Gotsweng mo Ditsong tsa Rona

Mo go bueng le bakaulengwe ka phuthego ya Mokgatlho wa Thuso wa kakaretso ka Lwetsi 23, 1995, Mopresidente Gordon B. Hinckley o ne a re: “Lefatshe

leo re leng mo go lone ke lefatshe leo le leng mo marareng, le ditlhwathwa tseo di fetogang. Mantswe a a kuiwang a betsa selo sengwe kgotsa se sengwe go rekisa nako le maemo a maitshwaro ao a lekeleditsweng.”¹ Mopresidente Hinckley ka nako eo o ne a simolodisa go bakaulengwe, Kereke, le batho botlhe gongwe le gongwe “Lelwapa: Kanamiso go Lefatshe.”

Mo dingwageng tse di ileng tsa latela mokwalo o wa porofeto o ne wa ranolwa mo ditemeng dile dintsi ko baeteledipeleng ba lefatshe. E botsa beng gae le baeteledipele ba goromente “go rotloetsa mela e e diretsweng go tshegetsela le go thatafatsa lelwapa ele tshimolologo ya bothokwa ya batho.”²

Kanamiso e nnile motheo wa Baitshepi ba malatsi a Bofelo ya tumelo kaga lelwapa, pego e re ka itshegetsang thata mogo yone gore ka go tshela melawana ya yone, re thatafatsa malwapa le magae a rona.

DINTLHA

1. Gordon B. Hinckley, “Stand Strong against the Wiles of the World,” *Ensign*, Nov. 1995, 99.
2. Bona “The Family: A Proclamation to the World,” *Liahona*, Oct. 2004, 49.

Ke ka dirang?

1. Ke ka thusa jang bakau-lengwe gore ba dirise “Lelwapa: Kanamiso go Lefatshe” go otlala dikokomane tse di golang? O ka sekaseka go abelana kopololo ya pegole go thusa bakgaityadi go supa ba be ba tshwaya ditemana tseo di ka rutang thata dithuto tsa konokono.

2. Ke ka otlala dikokomane tse di golang Jang? O ka nna wa sekaseka go tshwara ka letsogo maloko a wate ya gago, lekalana, lelwapa, kgotsa motse wa gago a a ka selegelwang mosola mo go tsweng mo kelotlhokong le lorato mo go bone.

Fa o batla kitso e e tseneletseng, ya ko www.reliefsociety.lds.org.